

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

SEHLOPHA SA MOTHEO: MABOKGONI A BOPHELO MPHATO WA 1

Ditshupetšo ka mokgwa wa go šomiša lenaneothuto leo le beakantšwego la Mabokgoni a Bophelo mephatong ya tlase:

- Mabokgoni a bophelo ke mokokotlo wa go ruta le go ithuta mephatong ya fase. Nnete ye ga e gatellwe go tlaa seatla. E kgontšha **go ruta le go ithuta go go tseneletšego** ge barutwana ba šomiša tlotlontšu, dingwalwa tšeo di hlametšwego go bala ka go abelana le go ngwala, mabokgoni a pukuntšu, bokgabo bja go ngwala le tše dingwe.
- Tsebo ya go thoma le Thutaphelo go lenaneothuto la Mabokgoni a Bophelo di rulagantšwe ka direrwa. Tšhomišo ya direrwa e šišintšwe bjalo ka mokgwa wa go logaganya diteng go tšwa go makala a go fapana a go ithuta mo go kgonegago le mo go swanetšego. Direrwa tše di kgethilwego tša lenaneothuto la Mabokgoni a Bophelo ka go Setatamente sa Pholisi sa Lenaneothuto le Kelo go kotara ya 1-4 di swanetše go fihlelelwa/akaretšwa
- Lenaneothuto la Mabokgoni a Bophelo la kotara ya 1-4 le akareditšwe ka tokomaneng ye.
- Bjalo ka kotareng ya 2 go ya go ya 4 tokomane e akareditše mabokgoni, dikokwane tša bophelo, dikgopolo tša motheo le tsebo ga mmogo le methopo ya go kgonega yeo e ka šomišwego, yeo e se go ya akaretšwa ka Setatamenteng sa Pholisi sa Lenaneothuto le Kelo.
- Diteng tša thuto ya Mabokgoni a Bophelo di theilwe ka mokgwa wo bohlae, wa go kwešišega o bonolo mo dibekeng tšeo di filwego go kotareng ye nngwe le ye nngwe
- Dibeke tše 4 di abetšwe: boitokišetšo' bja mphato wa 1 bjoo bo akaretšago tšwetšopele ya dikwi le temogo ya medumo go barutwana bao bao ba sego batšwe ba itokišetša lenaneothuto la semmušo. Go ithuta le go ruta go tla tšwela pele ka morago ga dibeke tše 2 go šomišwa sererwa seo se laetšwego. Go balela godimo, go bala ka go abelana, dipapadi, moopelo, go aga mararane go tšwela pele bjalo ka go sererwa sa "Nna".
- Dikgopolo tša mphato wa 1 di tla laetša ge eba barutwana ba hloka nako ya go feta dibeke tše nne gomme barutwana bao ba ba nnyane ba tla tšwela pele ka lenaneo la boitokišetšo le temogo ya medumo gammogo le go rutwa. O KA NYALANYA DIBEKE GO RUTA DIRERWA TŠA THUTO YA MABOKGONI A BOPHELO KOTARENG YA 1, o laolwa ke gore barutwana ba hloka dibeke tše kae go fihlelela.
- Mphato wa 2 le wa 3 di abetšwe dibeke tše 2 go šoma ka thlahlo le motheo. O ka šomiša direrwa tša kotara ya 4 ge o nyaka go fihlelela dithutopolelo. Šomiša direrwa, diteng, le mabokgoni go tšwetša pele go ruta polelo. O KA NYALANYA DIBEKE GO RUTA DIRERWA TŠA THUTO YA MABOKGONI A BOPHELO KOTARENG YA 1 o laolwa ke gore barutwana ba hloka dibeke tše kae go fihlelela.

Ela hloko tšeo di latelago ge o ruta dithuto karolwana tša go dirwa ka matsogo (mahlale a thlago, tekenolotši le bokgabo bja boithlamelo le thutatšhidullammele) tša Mabokgoni a Bophelo

- **PAPADI** ke mokgwa wo bohlokwa wa go ruta ka mephatong ya motheo gomme e ka se tlogelwe. Se se ka gare ga dikobamelo tša covid19.
- Barutwana ba hloka go ikwa ba le maloko sehlopheng ka ge seo se godiša go ba maikutlo a boleloko le go amogelana, kudu mo dinakong tše.
- Bokgabo bja boithlamelo, go opela le mesepelo ke mokgwa wa go alafa, go okobatša dikgatelelo tša monagano tšeo di ka bago gona. Thekgo ya tša monagano le maikutlo ke ye nngwe ya tše di beilwego pele.
- Makgeng a mantšhi mešongwana e mengwe etlogetšwe goba e nyalantšwe go latela melao ya katologano. Mešongwana e ka nyalantšhwa/fetolwa go sepelelana le boemo bja gago.

DITŠHUPATSELA TŠA KELO YA SEKOLONG:

- Se e tla ba tshepedišo yeo e tšwelago pele, e se go ya semmušo ka tebedišišo bontšhi e le ditiragatšo ka tlhago. Barutwana ba tla ba le menyetla e mentšhi pele ga go rekhothwa semmušo goba khouto e ka fiwa.
- Tsebo ya go thoma le Thutaphelo di ka ngwalwa bjalo ka kelo, le ge go le bjalo direrwa tšeo di akaretšago tiragatšo ya matsogo bjalo ka go rekhotha boso, kgolo ya mohlare le go dira pitšana ya go

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

swara mohlare di ka šomišwa bjalo ka kelo go thuto ya Mabokgoni a Bophelo gammogo le ya Leleme la gae. Ka go swana, setseka sa bokgabo le bomolomo...go theeletša le go bolela. Šomiša ruburiki (e tee go e nngwe le e nngwe) ka ditšhupetši tše itšeng go mabokgoni a mangwe le a mangwe le dipelo tše itšeng go setšweletšwa (bomolomo le setseka sa bokgabo

- Šomiša Ditšhupetšo tša Kelo ya Sekolong – o ka nyalanya/ fetola tše dingwe tša diruburiki.

Re ikhwetša ka gare ga seemo se seswa seo se fapanego gomme re rata go go eletša gore o ithlokomele. Re leboga boikgafo le thšušumetšo ya go lokišetša barutwana ba rena go ba babadi ba bokgoni, ba go nagana ka tsitsinkelo le go rarolla mathatha.

LENANEOTHUTO LEO LE BOLEDITŠWEGO LA MPHATO WA 1: MABOKGONI A BOPHELO

LENANEOTHUTO LEO LE BOLEDITŠWEGO LA MPHATO WA 1: MABOKGONI A BOPHELO										
KOTARA YA 1 MATŠATŠI A 45	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10
DIREWA TŠA SETATAMENTE SA PHOLISI SA LENANEOTHUTO LE KELO:	THLAHLO/ TŠWETŠOPELE YA TEMOGO YA DIKWI	THLAHLO/ TŠWETŠOPELE YA TEMOGO YA DIKWI	NNA TŠWETŠOPELE YA TEMOGO YA DIKWI	NNA TŠWETŠOPELE YA TEMOGO YA DIKWI	SEKOLONG	SEKOLONG	DITLWAELO TŠA GO PHELA GA BOTSE	DITLWAELO TŠA GO PHELA GA BOTSE	BOSO	BOSO
THUTAPHELO	MAGATO A TŠATŠI KA TŠATŠI A COVID-19:									
	Ditlwaelo tša maphelo tša tšatsi katšatši di swanetše go latelwa ntle le go kgaotsa:									
	<ul style="list-style-type: none"> • Gopotša barutwana ka ditlwaelo tša tšatši ka tšatši • Hlohleletša barutwana go dula gae ge ba babja. • Barutwana ba apara diširanko le molomo tšatši ka tšatši. Diširanko le molomo di rolwa le go bewa lefelong la polokego fela ge ba eja. • Hlokomela ge ba eja le ka matena. • Ruta bana go pipa melomo le dinko ka setšu goba ka thišu ge ba gohlola goba go ethimula. Lahla thišu ka nakwana • Hlapa diatla ka meetse le sešepe kgafetšakgafetša goba hlapa ka sebolayaditwatši • Bolaya ditwatši o be o hlwekiše mafelong a go kgwathiwa ka bontši (mahwana a mahlano a setagafatši (jik) go litara etee ya meetse), dibapadišwa, ditlabele tša go ngwala, dilo,bj.bj. Tšweletša se bjalo ka setlwaedi. • Moeno: ema sekgoba sa maleba –ruta bana ka sekgoba sa katologano le go dumedišana ntle le go kgwathana . • Thuša barutwana go bjala moya wa lerato le kgotlelelo mola o aga tikologo ya polokego le tlhokomelo go ba bangwe. • Fetola letšhogo la bana ka lerato le thokomelo • Tšwelang pele ka ditlwaedi tša tšatši ka tšatši go dira ditlwaedi tša go se tlwaele go ba tša go tlwaelega 									
BARUTIŠI BA KGONTHIŠIŠE TŠHIRELETŠO YA BONA LE YA BANA MAFELONG A BONA.										
<ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya Tsebo ya go Thoma le Thutaphelo e swanetše go hlokomela dikgopolo tše bohlokwa le mabokgoni ao a tswalanago le Disaense tša leago, Disaense tša thlago le Thekenolotši mohl. Go nyakišiša, go hlama, mabokgoni a go nyakišiša, bj.bj. Kgonthišiša gore tšwetšopele ya tlotontšu e akaretšwa ka maikemišetšo go kaonafatša polelo. • Bokgabo bja go ithlamela [bokgabo bja go bonwa le bokgabo bja go diragatša] bo swanetše go tswakwa kudu le polelo. • Thutwana ya boithšidullo e tla dirwa iri etee ka beke, iri ya bobedi e tla dirišetšwa go bala mateng a Thutaphelo leTsebo ya go thoma, mohlala tekathlaologanyo , go balela kwešišo ,direto bj.bj • Thutwana e nngwe le e nngwe ya Mabokgoni a Bophelo e swanetše go thoma ka metsotso ye 5 e itshamile ka go fahloša bana ka COVID-19 go hlokometšwe/ lebeletšwe go hlapa diatla, mekgwa e mebotse, dika tša COVID-19, go 										

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

katologana, go bega eng - neng go mang, go ahlaha ka ge yo mongwe wa lapa/ mogwera a fetile, bj.bj

- Bana ba swanetše go feleletša mešongwana ya dipukutšhomong tša bona tša Lefapha la Thuto ya Motheo le mošongwana o tee goba e mebedi ka beke, ya go ngwala goba go diragatša ka pukung ya go ngwalela ka phaphošing, go thuto ya go thoma le thutaphelo


ELA HLOKO:MEŠOMO YA GO DIMO YA GO LAOLA MEGOPOLO LE MAITSHWARO GA YA NGWALWA KA GARE GA SETATAMENTE SA PHOLISI SA LENANEOTHUTO EUPŠA MABOKGONI A, A KGNTHŠA BARUTWANA GO LAOLA DIKWI, GO THEELETŠA, GO GOPOLA TSHEDIMOŠO,GO AKANYA LE GO BEAKANYA NAKO LE DITLABELO LE GO ARABA KA MALEBA MAEMONG A KGATELELO YA MONAGANO, GOMME E BOHLOKWA GO GO ITHUTENNG , HLE BALA GO YA PELE KA SE.

<p>MABOKGONI LE DIKOKWANE TŠA BOPHELO :</p> <ul style="list-style-type: none"> • lebeledišiša • kgokagano/ poledišišano • mekgwa e mebotse • go lemoga • bokgoni bja <ul style="list-style-type: none"> - go hlompha - kgotlelelo <p>bj.bj.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • go laetša thlomphe, lerato, kwelobohloko le kamogelo • .go laetša mabokgoni, tsebo, maitshwaro le mehola. 	<ul style="list-style-type: none"> • Go laetša thlomphe, lerato kwelobohloko le kamogelo • Go laetša mabokgoni, tsebo, maitshwaro le mehola 	<ul style="list-style-type: none"> • Go tšwetša pele tša maphelo, boithsepho, go ithata, le go hlompha diphapano 	<ul style="list-style-type: none"> • Go tšwetša pele tša maphelo, boithsepho, go ithata, le go hlompha diphapano. 	<ul style="list-style-type: none"> • boitsebišo • go lemoga/ go hlaola • thlomphe • kgotlelelo go latela melao ya sekolo le ya phaphoši 	<ul style="list-style-type: none"> • boitsebišo • go lemoga/ go hlaola • thomphe • kgotlelelo • go latela melao ya sekolo le ya phaphoši 	<ul style="list-style-type: none"> • lebeledišiša • go hlaola /lemoga • thlomphe • tlhokomelo 	<ul style="list-style-type: none"> • lebeledišiša • go hlaola /lemoga • thlomphe • tlhokomelo • bapetša` 	<ul style="list-style-type: none"> • lebeledišiša • bapetša • go lemoga /hlaola • kgokagana • direkhoto • hlaola /lemoga. 	<ul style="list-style-type: none"> • lebeledišiša • bapetša • . go lemoga /hlaola • kgokagana • direkhoto • hlaola /lemoga
<p>DIKGOPOLO TŠE BOHLOKWA LE TSEBO.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tsebišo ya melao le mananeo-tshapedišo • Mafelo a ka phaphošing le sekolong • Motheo 	<ul style="list-style-type: none"> • Tsebišo ya melao le mananeo-tshapedišo • Mafelo a ka phaphošing le sekolong • Motheo 	<ul style="list-style-type: none"> • Yo mongwe le yo mongwe o a tshwana • Tsebo , temogo, thlomphe • Itemogele dilo tša go fapana tše wena goba ba bangwe ba ka di dirago. 	<ul style="list-style-type: none"> • Go swantšha le go fapanya • Go hlompha tša go swana le go fapana ka wena le ba bangwe 	<ul style="list-style-type: none"> • Maina • Melao le ditlwaedi 	<ul style="list-style-type: none"> • Maina • Melao le ditlwaedi 	<ul style="list-style-type: none"> • Thlokomo ya mmele wa gago. • Tseba tša maphelo le mokgwa wa go di phethagatša.. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tlwaelo ya go ya ntlwaneng ya boithomelo • Thlokomo ya mmele wa gago. • Tseba boitšhudullo bjo bo botse le dipapadi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tsebo ya ditlamorago tša bosogomo mokgwa woo re aparago ka ona. 	<ul style="list-style-type: none"> • Thlokomo ya mahlo a gago

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

								● Tirišo/tšhomišo ya tsebo		
TSEBO YA PELE:	<ul style="list-style-type: none"> ● Mabokgoni a temogo ya dikwi ● Tsebo ya tšatši ka tšatši 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mabokgoni a temogo ya dikwi ● Tsebo ya tšatši ka tšatši 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mabokgoni a temogo ya dikwi ● Tsebo ya tšatši ka tšatši 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mabokgoni a temogo ya dikwi ● Tsebo ya tšatši ka tšatši 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mabokgoni a temogo ya dikwi ● Tsebo ya tšatši ka tšatši 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mabokgoni a temogo ya dikwi ● Tsebo ya tšatši ka tšatši 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mabokgoni a temogo ya dikwi ● Tsebo ya tšatši ka tšatši 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mabokgoni a temogo ya dikwi ● Tsebo ya tšatši ka tšatši 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mabokgoni a temogo ya dikwi ● Tsebo ya tšatši ka tšatši 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mabokgoni a temogo ya dikwi ● Tsebo ya tšatši ka tšatši
<p>DITENG TSA SETATAMENTE SA PHOLISI SA LENANEOTHUTO</p> <p>GOPOLA ka mehla go lemoga mešongwana ya go godiša monagano -go gopola go go šomago, taolo ya ditšhitišo, Go itaola</p> <p>KGONTHIŠIŠA THŠOMIŠO YA PUKUTŠHOMO YA LEFAPHA LA THUTO YA MOTHEO KA BOTLALO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Tšwetšopele ya temogo ya dikwi ● Dipapadi tša temogo ya medumo-mohlala: mello ya diphoofolo, medumo ya tšatši ka tšatši, mmino bj.bj. ● Dipaterone-mmala le sebopego ● Go aga mararane Hwetša leina la ka ● Dipapadi 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tšwetšopele ya temogo ya dikwi ● Papadi tša temogo ya medumo, mohlala: mello ya diphoofolo, medumo ya tšatši ka tšatši, mmino bj.bj. ● Dipaterone-mmala le sebopego ● Go aga mararane Hwetša leina la ka ● Dipapadi 	<p>Re kgethegile ebile re a itshwana</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dilo tšeo nka di dirago (go balela, tseba mebala, go taboga bj.bj) ● Dipoledišano/ dikahlaahlo ● Ke belegetšwe kae? 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ke swana bjang le bagwera ba ka (leemo, mmala wa moriri, bong, boima bj.bj.) ● Ke fapana bjang le bagwera ba ka? ● Dipoledišano/ dikahlaahlo ● Laetša o be o bolele 	<ul style="list-style-type: none"> ● Leina la sekolo sa ka, morutiši le hlogo ya sekolo sa ka. ● Ditlwaelo le melawana ya ka phaphošing 	<ul style="list-style-type: none"> ● Leina la sekolo sa ka, morutiši le hlogo ya sekolo sa ka. ● Ditlwaelo le melawana ya ka phaphošing 	<ul style="list-style-type: none"> ● Go robala ● Go ja dijo tša phepo ● Go hlapa diatla ● Go dula o hlwekile: moriri, meno le manala ● Ke swara mmele waka o hlwekile: ● Mekgwa e mengwe e mebotse ya ditlwaelo 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tšhomišo ya maleba ya ntlwana ya boithomelo ● Boithšidullo bja ka mehla le papadi. ● Phokotšo ya go bogela thelebišene 	<ul style="list-style-type: none"> ● boso le rena-diaparo, dijo, mešongwana 	<ul style="list-style-type: none"> ● o seke wa lebelela letšatši thwii
MATŠATŠI A TŠA SEDUMEDI LE AO A KGETHILWEGO A SETŠHABA SE A KETEKAGO, A SWANETŠE GO AHLAHLWA KA MEHLA BJALO KA GE A TŠWELELA MO KOTARENG KA MOKA										

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

<p>Methopo: go kgonthiŋiŋa thomiŋo ya pukutŋhomo ya Lefapha la Thuto ya Motheo ka bottlalo</p> <p>Go bala le kweŋiŋo</p>	<p>Didiriŋwa tŋa mahlakoretharo - Dienywa, merogo, difatanaga, diphoofofo, bj.bj.</p> <ul style="list-style-type: none"> • mebala • bogolo • Sebopego • Ditshupetŋo • papetlakgadi ma • papetlaina • maswao • mekotlanawa bj bj . 	<p>Didiriswa tŋa mahlakoretharo dienywa, merogo, difatanaga, diphoofofo, bj.bj</p> <ul style="list-style-type: none"> • mebala • bogolo • Sebopego • Dithsupetŋo • papetlakgadi ma • papetlaina • maswao • mekotlanawa. 	<p>Pukutŋhomo ya Lefapha la Thuto ya Motheo letl.2 Pukutŋhomo ya Lefapha la Thuto ya Motheo letl.6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tŋhate • Papetla kgadima 	<p>Pukutŋhomo ya Lefapha la Thuto ya Motheo letl.8</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bonnete bja hlakoretharo • Ditŋhate • Papetla kgadima • Papetla ya boemo/botelele • Sekala 	<p>Pukutŋhomo ya Lefapha la Thuto ya Motheo letl. 12-13 Pukutŋhomo ya Lefapha la Thuto ya Motheo letl. 10</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bonnete bja hlakoretharo • Papetla kgadima • Papetla 	<p>Pukutŋhomo ya Lefapha la Thuto ya Motheo letl. 16</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bonnete bja hlakoretharo • Papetla kgadima • Papetla 	<p>Pukutŋhomo ya Lefapha la Thuto ya Motheo letl.20-21</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pukutŋhomo ya Lefapha la Thuto ya Motheo letl.24 • Bonnete bja hlakoretharo • Papetla kgadima • Papetla 	<ul style="list-style-type: none"> • Pukutŋhomo ya Lefapha la Thuto ya Motheo letl.22-23 Pukutŋhomo ya Lefapha la Thuto ya Motheo letl.26-27 Pukutŋhomo ya Lefapha la Thuto ya Motheo letl.28 • Pukutŋhomo ya Lefapha la Thuto ya Motheo letl.29 	<ul style="list-style-type: none"> • Pukutŋhomo ya Lefapha la Thuto ya Motheo letl.31-32 • Bonnete bja hlakoretharo • Papetlakgadi ma • Ditŋhate • Kgatiŋotirag atŋo 	<ul style="list-style-type: none"> • Papetla-kgadima • Papetlakgadi ma • Ditŋhate • Kgatiŋotirag atŋo
<p>KELO YEO E SE GO YA SEMMUŋO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meŋongwana e swanetŋe go lebelediŋiŋwa le go elwa ka nako ya thuto ya tŋatŋi ka tŋatŋi ya Mabokgoni a Bophelo. Gape ela hloko: Mabokgoni, Tsebo, Maitshwaro le Mehola ye e tŋweditŋwego pele le go kgonwa go Leleme la gae le Dipalo. • Meŋongwana ya go ngwalwa e ka fiwa. • Mabokgoni, tsebo, tiragatŋo, maitshwaro le mehola ga di a beelwa go ba moŋongwana wa kelo efela go kgonthiŋiŋa gore barutwana ba fiwa monyetla wa go laetŋa mabokgoni a bomolomo, go diragatŋa le go ngwala. • Se se dirwa ka mokgwa wo e sego wa semmuŋo e bile se tŋwela pele. 									
<p>KELO YA SEKOLO :</p>	<p>LEBELELA GO ditŋhupatsela tŋa kelo ya sekolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo</p> 									


LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

TSEBO YA GO THOMA	KOTARA YA 1 MATŠATŠI A 45	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10
	DIREWA TŠA SETATAMENTE SA PHOLISI SA LENANEOTHUTO LE KELO:	THLAHLO/ TŠWETŠOPELE YA TEMOGO YA DIKWI	THLAHLO/ TŠWETŠOPELE YA TEMOGO YA DIKWI	NNA TŠWETŠOPELE YA TEMOGO YA DIKWI	NNA TŠWETŠOPELE YA TEMOGO YA DIKWI	SEKOLONG	SEKOLONG	MEKGWA E MEBOTSE	MEKGWA E MEBOTSE	BOSO	BOSO
	MABOKGONI LE DIKOKWANE TSA BOPHELO : mohl. Lebeledišiša Bapetša Tšhireletšego Go ela Lebaka le phetho Kgokaganya Mehola, Hlokomela,bj.bj	<ul style="list-style-type: none"> ● Bontšha ● Mabokgoni le tsebo 	<ul style="list-style-type: none"> ● Bontsha ● Mabokgoni le tsebo 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kgokagana ● Tebeledišišo 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kgokagana ● Tebeledišišo 	<ul style="list-style-type: none"> ● Lebeledišiša ● Hlaola/lemoga ● Lebaka le phetho ● Kgokaganya ● Tšweletša ditharollo 	<ul style="list-style-type: none"> ● Hlatholla ● Semelo ● Hlaola/lemoga ● Lebaka le phetho ● Kgokaganya ● Tšweletša ditharollo ● Mehola 	<ul style="list-style-type: none"> ● Hlokomela ● Bapetša 	<ul style="list-style-type: none"> ● Hlokomela ● Bapetša 	<ul style="list-style-type: none"> Lebeledišiša Bapetša ● Hlaola/lemoga ● Beakanya ● Go ela ● Dira diteko ● Kgokaganya ● Hlompha 	<ul style="list-style-type: none"> Lebeledišiša Bapetša ● Hlaola/lemoga ● Beakanya ● Go ela ● Dira diteko ● Kgokaganya ● Hlompha
Gopola ka mehla go lemoga mešongwana ya go godiša mediro ya godimo: Mogopolo wo o šomago, taolo ya ditšhitišo/dikiletšo le go itaola											
DIKGOPOLO TŠE BOHLOKWA LE TSEBO	<ul style="list-style-type: none"> ● Taetšo, lefelo; kgauswi le, morago ga, pele ga, godimo ga [Tlotlontšu ya 	<ul style="list-style-type: none"> ● Taetso, lefelo, morago ga, pele ga, godimo ga [Tlotlontšu ya dipalo/ 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tsebo ya boitsebišotlalo bja mong. ● Moo ke dulago, nomoro ya ka 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tsebo ya boitsebišotlalo bja mong. ● Moo ke dulago, nomoro ya 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tsebo ya sekolo sa mong. ● Tšhupatsela le tsebišo. ● Latela 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kwešiša lebaka le tlhokego ya ditlwaello le melawana ya ka 	<ul style="list-style-type: none"> ● Go ja ga botse le mekgwa e mebotse ● Go dula go phetše ga 	<ul style="list-style-type: none"> ● Go ja ga botse le mekgwa e mebotse Go dula go phetše ga 	<ul style="list-style-type: none"> ● Temogo ya maemo a boso. ● Lemoga maemo ● Boso le 	<ul style="list-style-type: none"> ● Temogo ya maemo a boso. ● Lemoga meamo ● Boso le 	

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

	dipalo/ Mmetse]	Mmetse]	ya mogala le mengwaga ya ka ●Ke <i>belegetšwe kae? (lefelo)</i>	ka ya mogala le mengwaga ya ka ●Ke <i>belegetšwe kae?(lefelo)</i>	mmepe wo bonolo	phaphošing ●Tseba o be o šomiše melao. ●Gopola o be o lemoge tsela ya go ya sekolong	botse	botse	rena. ●Tseba, šomiša dika. ●Bega ●Go rekhota ●Hlatholla	rena. ●Kgonthišiša bophelo bjo bo botse.
<p>DITENG TŠA SETATAMENTE SA PHOLISI SA LENANEOTHUTO</p> <p>KGONTHIŠIŠA THŠOMIŠO YA PUKUTŠHOMO YA LEFAPHA LA THUTO YA MOTHEO KA BOTLALO</p> <p>Gopola ka mehla go lemoga mešongwana ya go godiša mediro ya godimo - Mogopolo wo o šomago, taolo ya ditšhitišo le go itaola</p>	Ela hloko: tšhate ya tša boso e swanetše go tlatšwa ngwaga ka moka		●Boitsibišotlalo -bjalo ka leina, tšhupabodulo, dinomoro tša megala le mengwaga. Ka nna.		●Leina la sekolo, morutiši le hlogo ya sekolo. ●Moo go hwetšwago mafelo a go fapana mo sekolong-ntlwana ya boithomelo, ofisi, mafelo a boralo kelo.	●Ditlwaelo le melawana ya ka ka phaphošing ●Ke sepela bjang ge ke eya sekolong ●Ke ikgantšha ka sekolo sa ka			●Tšhate ya boso ya ka mehla ●Temogo ya boemo bja boso bja ka mehla ●Go a fiša, tonya, tšutla moya, maru a pipile, letšatši le hlabile, go na le kgudi, go na pula ●Dika tša go hlaloša boemo bja boso	Hlalosetša barutwana gore ke ka lebaka la eng ba se ba swanela go lebelela letšatši thwii. Yena le rena
METHOPO/DIDIRI ŠWA.			● Pukutšhomo ya Lefapha la		●Papelakgadi ma	Pukutšhomo ya Lefapha la			Pukutšhomo ya Lefapha la	●Pukutšhomo ya Lefapha

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

<p>KGONTHIŠIŠA THŠOMIŠO YA PUKUTŠHOMO YA LEFAPHA LA THUTO YA MOTHEO KA BOTLALO</p> <p>Go balela kwešišo go dingwala tša nnete le tša go tloša bodutu.</p>			<p>Thuto ya Motheo letl.2</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Papetlakgadi ma ● Tšhate 		<ul style="list-style-type: none"> ● Tšhate ● kgatišotiraga tšo 	<p>Thuto ya Motheo letl.12-13</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pukutšhomo ya Lefapha la Thuto ya Motheo letl.16-17 ● Pukutšhomo ya Lefapha la Thuto ya Motheo letl.18 ● Papetlakgadi ma 			<p>Thuto ya Motheo letl.30</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tšhate ya tša boso ● Dika ● Papetlakgadi ma 	<p>la Thuto ya Motheo letl.31-32</p>
<p>BOŠO: BOŠO BO RUTWE GO FIHLELA BARUTWANA BA KGONA GO LEBELEDIŠA KA BONOŠI BOŠO LE GO FETOLA MASWAO TŠATŠI KA TŠATŠI. TŠHATE YA TŠA BOŠO E SWANETŠE GO TLATŠWA TŠATŠI KA TŠATŠI NGWAGA KA MOKA.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Go akanyetša pele ● Kelo ya tlase le kelo ya godimo ya go fisa/ go tonya ● Dika (selešiasa, kakanyo ya bošo) ● Go pipa maru ● Tlatša tšhate ya bošo ya mong -phetogelo ya mphufutšo go meetse (pula), moya, bj.bj. 										
<p>KELO YEO E SE GO YA SEMMUŠO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Mešongwana ya go diragatšwa e swanetše go lebeleledišwa e be e elwe ka mokgwa wo e sego wa semmušo ka nako ya thuto ya tšatši ka tšatši ya Mabokgoni a Bophelo. Gape ela hloko: Mabokgoni, Tsebo, Maitshwaro le Mehola ye e tšweditšwego pele le go kgonwa go Leleme la gae le Dipalo ● Mešongwana ya go ngwalwa e ka fiwa. ● Mabokgoni, tsebo, tiragatšo, maitshwaro le mehola ga di a beelwa go ba mošongwana wa kelo efela go kgonthišiša gore barutwana ba fiwa monyetla wa go laetša mabokgoni a bomolomo le go diragatša. ● Se se dirwa ka mokgwa wo e sego wa semmušo ebile se tšwela pele. 									
<p>KELO YA SEKOLO:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● LEBELELA GO ditšhupatsela tša kelo ya sekolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo 									

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

KOTARA YA 1 MATSATSI A 45	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10
	DIREWA TSA SETATAMENTE SA PHOLISI SA LENANEOTHUTO LE KELO:	THLAHLO/ TŠWETŠOPELE YA TEMOGO YA DIKWI	THLAHLO/MO THEO	NNA	NNA	SEKOLONG	SEKOLONG	MEKGWA E MEBOTSE	MEKGWA E MEBOTSE	BOSO
HLAMA KA HLAKOREPEDI										
Morutwana yo mongwe le yo mongwe a be le sekotlhwana sa aesekehirimi ditlabeledithuto tša gagwe (segorametši, sekero, phensele kherayone bj, bj) ge go sa kgonege, thala ka seo se le go gona										
Šomiša setseka sa bokgabo bjalo ka bomolomo le go oketša go ngwala ka boithlamelo.										
GOPOLA ka mehla go lemoga mešongwana ya go hlatloša mešomo ya godimo Mogopolo wo o šomago,taolo ya ditšhitišo, le go itaola										
●Thala diswantšho tša gago o šomiša mediya ya go fapana, dikhrayone tše koto tša makhura goba ditšhoko		x								
●Thala o be o pente diswantšho tša gago o hlakane le ba bannngwe						x				
●Penta seswantšho sa gago o oketše ka ditho tša go swana le: mahlo, ditsebe, nko le molomo; ahlaahla diponagalo tša mo hlogong, sebopego, mmala le mothalo				x						
●Gatiša dipaterone ka pente e koto								x		
HLAMA KA HLAKORETHARO (GO AGA)										
Fetola mošongwana go swanela seemo sa gago - mošongwana wo o thuša go hlakanya/boeletša dibopego tša tšeometri (Mmetse)										
● Hlama mapokisana ka go šomiša mapokisana ao a nago le kgonagalo ya lebooleswa; go gatelelwa dibopego tša tšeometri: ahlaahla									x	x

BOKGABO BJA BOITLHAMELO

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO


BOKGABO BJA GO DIRAGATŠA

dibopego										
MABOKGONI A GO HLAMA LE GO HLATHOLLA Šomiša sekgoba se se arogantšwego – o ka nyalanya mešongwana go swanela dikamano/lefelu la gago DINTHLA TŠE DI BOHLOKWA GO ITŠWELETŠA , THEKGO YA MEGOPOLO-LEAGO ,THEKGO YA MAIKUTLO LE GO IKWA OLE LELOKO										
<ul style="list-style-type: none"> Go utolla sebopego le boima ka go šomiša mantšu a go bontšha tiro le mosepelo bjalo ka: go kgopama, tshese, bophara, bofefo, go goga lepokisi le boima, bj.bj. akanya o le ...tiro ya dirwa sekgobeng sa gago 			x							
<ul style="list-style-type: none"> Go opela dikošana tša setšo o šomiša mosepelo le go diragatša ka mokgwa wa maleba : Pukutšhomo ya Lefapha la Thuto ya Motheo letl.10 					x					
<ul style="list-style-type: none"> Go hlama ga bonolo go ya ka maitemogelo ao a tlwaelegilego a lapa le setšhaba sa geno go swana le meletlo ya matšatši a matswalo, , dipapadi, mantlwantlwane bj.bj. 							x			
<ul style="list-style-type: none"> Go diragatša: go hlama dikanegelokopana 										x
DITHALOKO TŠA BOITLHAMELO LE MABOKGONI Šomiša sekgoba sa gago mo setulong goba lefelu le le arotšwego ka ntle leo le swailwego (methaladi e ka thalwa godimo ga lebato, bana šutelelana ga 7 goba ga 8 ka bonako go laolwa ke palo ya methaladi –ge go se sekgoba , o se dire mešongwana ya mesepele ya go šutha. DINTHLA TŠE DI BOHLOKWA GO ITŠWELETŠA , THEKGO YA MEGOPOLO-LEAGO ,THEKGO YA MAIKUTLO LE GO IKWA O LE LELOKO										
<ul style="list-style-type: none"> Go ruthetša ditho tša mmele bjalo ka go bapala 'piano', go hlapa mmele' le 'go ithintha meetse mmeleng bj.bj. 	x	x			x					

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

<ul style="list-style-type: none"> Tikologo ya polokego: ikhweletše sekgobana sa gago: taetšo, kgauswi le, morago ga, pele ga, godimo ga [Tlotlontšu ya dipalo/ Mmetse] šomiša mokotlanawa goba kgwele ya pampiri yeo e tatlwego. 	x									
<ul style="list-style-type: none"> Mesepelo ya go šutha: go sepela, tshela/ taboga, kitimela pele le morago-sekgobaneng sa gago 			x			X		x		
<ul style="list-style-type: none"> Mesepelo yeo e sa šuthego: go thinya dikhuru, go dikološa legetla le manakailana 						x				
<ul style="list-style-type: none"> Go ruthetša lentšu: tšhidullo ya go hema le dithaloko tša boithlamelo bjalo ka go tima dikerese ka go di butšwetša ka moya, bj.bj. košana: ditšhwenyana tše hlano. Puku tšhomo ya Lefapha la Thuto ya Motheo letl. 10 					X		x		x	x
<ul style="list-style-type: none"> Temogo ya mmele: go utolla sekgoba le taetšo bjalo ka fase ga, morago ga, godimo ga, o šomiša mmele goba ditšhitiši 	x	x								
<ul style="list-style-type: none"> Swarelela go morethetho wa boiketlo ka diphetogo tša lebelo mola go phaphatiwa diatla goba o sepetšana ka nako le mmimo go swana le go sepela ka bone ka bone le go tshela ka bobedi ka bobedi. Puku tšhomo ya Lefapha la 			x			X			x	

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

Thuto ya Motheo letl. 3											
<ul style="list-style-type: none"> Go fodiša mmele le go iketla: mohlala, 'go tološa kerese', 'go ntšha paluni moya' 	x	x				x			x		
KELO YEO E SE GO YA SEMMUŠO	<ul style="list-style-type: none"> Mešongwana e swanetše go lebeledišišwa le go elwa ka nako ya thuto ya tšatši ka tšatši ya Mabokgoni a Bophelo. Gape ela hloko: Mabokgoni, Tsebo, Maitshwara le Mehola ye e tšweditšwego pele le go kgonwa go Leleme la gae le Dipalo Kgonthišiša gore barutwana ba fiwa menyetla ya go laetša mabokgoni a ka go diragatša. Se se swanetše go dirwa ka mokgwa wo e sego wa semmušo ebile se tšwela pele. 										
KELO YA SEKOLO:	<p>LEBELELA GO ditšhupatsela tša kelo ya sekolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo</p> 										

THUTATSHIDULLAMMELE	KOTARA YA 1 MATŠATŠI A 45	BEKE YA 1	BEKE YA 2	BEKE YA 3	BEKE YA 4	BEKE YA 5	BEKE YA 6	BEKE YA 7	BEKE YA 8	BEKE YA 9	BEKE YA 10
	DIREWA TŠA SETATAMENTE SA PHOLISI SA LENANEOTHUTO LE KELO:	THLAHLO/MOTHEO	THLAHLO/MOTHEO	NNA	NNA	SEKOLONG	SEKOLONG	MEKGWA E MEBOTSE	MEKGWA E MEBOTSE	BOSO	BOSO
	MABOKGONI: GOPOLA gore ka mehla o lemoge mešongwana ya go godiša mešomo ya godimo - Mogopolo wo o	<p>PAPADI KE MOKGWA WA TLHAGO WO BANA BA ITHUTAGO KA WONA MO MENGWAGENG LE KGATONG YE YA KGOLO. PAPADI GA YA SWANELA GO ILETŠWA.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kgonthišiša katologano. Mešongwana e kaonafadišwe go kgonthišiša katologano. Mešongwana e kaonafadišwe maemo a phaphošing- moo go tšhwalago ka go fetiša- dumelela barutwana go katologana ka polokego ka ntle ga phaphoši. Mešongwana ya mesepelo ya go šutha e ka diragatšwa ešwe bana ba tsena ba ešwa ka phaphošing mesong Go šupetša ka polokego ge o arabela ditaello tša mosepelo Kgonthišiša gore thuto ya metsotswana e 15 go ya go e 20 e ba le mešongwana ye e latelago: mešongwana ya go ruthetša ka maitokišetšo, ya motheo le ya go fodiša mmele/monagano. O ka hlakanya e mengwe ya go ruthetša, ya mesepelo ya go šutha le ya mesepelo ya go se šuthe ya dipapadi le mabokgoni a boithlamelo le Thutatšhidullammele. Ge o na le sekgoba, o ka oketša nako. 									

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

šomago, go laola ditšhitišo, go itaola	<ul style="list-style-type: none"> Dumelela bana go šomiša ditlabakelo tša bona goba ba ka šomiša ditlabakelo ka dihlophana ka matsatši ao a fapanago gore di kgone go tsurumetšwa ka dibolayatwatši. Dišomišwa ka moka di tla hlatswa ka morago ga tšhomiso e nngwe le enngwe (litara e tee ya meetse le mahwana a mahlano a setagafatši/jjik) <p>ELA HLOKO HLE, KOTARA YA BORARAO KA MPHATONG WA 3 E KGOKAGANTŠWE KUDU LE DITHALOKO- LE GE MEŠONGWANA E BEAKANTŠWE KA DIBEKE, O KA FETOLA MEŠONGWANA GO FIFHELELA DITLHOKO LE DIKGOPOLLO TŠA GAGO – O ka šomiša mešongwana ya bokgabo bja go diragatša le ditlwaelo tša setulo tše di hlanngwego le mosepele.</p>
--	--

MESEPELO YA GO ŠUTHA

Mešongwana ye e dirwa sekgobeng/sebakeng seo se arogantšwego. Ge eba sebaka/ sekgoba se se golo ga se gona **šoma ka dihlophana tše nnyane goba o tsenyelanye mešongwana.**

MESEPELO LE TIIŠO YA MEŠIFA E MEGOLO E BOHLOKWA GO TŠWETŠA PELE GO DULA TAFOLENG GOBA LEGOGWENG. EBILE EFA LE MAIKUTLO A GOBA LELOKO

● Go tšhabelana le go sepela ka ditšhupetšo tša go fapana	x			x			x			x
● Dithaloko tša go tšhabelana, go dikologa, mehwidinyane go fetošwa ditšhupetšo					X					
● Go šomiša dikwi: go kwa-go theeletša ditaello ge o sepelasepela			x							

MOŠITO

(Lebeledišiša sekgoba – katologano)taeyana ngwana o tee ka nako-tsurumetša ka sebolayatwatši maswarong a thapo

● Tampelele				x						
● Go tshela kgati									x	

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

● Go opela direktokošana tša morumkwano o diragatša le ka mmele			X				X			
TEKANYETŠO										
Ka tlase ga tšhetšo yeo e tseeneletšego-ngwana o tee ka bonako (thala dipoloko di se nene tša barutwana ba 5 go šielana, sammaletee o lebeledišise katologano mola bangwe ba dutše ka mothalo ba letetše go tsena)										
● Dipapadi tša go tšhabelana, go dikologwa mehwidinyane, go fetošwa ditšhupetšo						X				
● Laetša mekgwa ya go fapana ya go sepela go kgabola godimo ga dikota tšeo di lekaneditšwego							X			X
MAHLAKORE										
(setulong goba ka ntle lefelong leo le bulegilego le arogantšwego)										
● Mešongwana yeo go šomišwago									X	

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

<p>lehlakore la mmele leo le sa šomišwego kudu –go tshelatshela ka leoto leo le sa šomišwego kudu, go kama mokotlanawa wa mong ka letsogo leo le sa šomišwego kudu, bj.bj.</p>											
<p>DIPAPADI LE DITHALOKO O ka oketša ka dithaloko tša gago</p>											
<p>● Dithaloko tša mosepelo-dikgopolo tša bogolo, bokgole, sekgoba le bokaakang bjo bo fihleletšwego</p>		x							x		
<p>DIDIRIŠWA Go hlama</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Šomiša mabotlelo a dinotšididi ao a malafadišwego/pentilwego gomme a tladišwe ka sehlaba, bjalo ka ditshwao/ dikhouno,mpa/kgati-mekotlana ya polasitiki yeo e logilwego goba thapo/kgati e telele ya go tshela ● Mekotlanawa – mapokisana a manyane a rokilwego gape a tladišwe ka matlatswana, dinawa, bj.bj. mekotlanawa e bonolo go e swara le go e laola- kgwele ya go dirwa ka gae – pampiri ya kuranta e a tatwa ya pupetswa ka lleme. ● Kota/thsipi ya go ithega- ditena di apešitšwe ka ditlabele, dipoloko di pupetšwe ka ditlabele, bj. bj. 										
<p>KELO YEO E SE GO YA SEMMUŠO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Mešongwana e swanetše go lebeledišišwa le go elwa ka nako ya thuto ya tšatši ka tšatši ya Mabokgoni a Bophelo. Gape ela hloko: Mabokgoni, Tsebo, Maitshwaro le Mehola ye e tšweditšwego pele le go kgonwa go Leleme la gae le Dipalo ● Kgonthišiša gore barutwana ba fiwa menyetla ya go laetša mabokgoni a ka go diragatša. 										

LENANEOTHUTO LA NGWAGA WA 2021: MABOKGONI A BOPHELO

	<ul style="list-style-type: none"> ● Se se swanetše go dirwa ka mokgwa wo e sego wa semmušo ebile se tšwela pele.
<p>KELO YA SEKOLO:</p>	<p>LEBELELA GO ditšhupatsela tša kelo ya sekolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo</p> 